



Rapport n° : GEM/15/30454772

be • www.vincotte.com
3-1030 Bruxelles



F 103979

Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
Brabant tél : 02 674 57 11 Wallonie tél : 081 432 611

Rési code :

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux : Installation : Propriétaire / gestionnaire :
Nom, Prénom :
Adresse :
CP + Commune :
Tél :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

Art 270 mise en usage modification extension Art 86 Art 271bis Unité d'habitation
mobile temporaire Art 87 Art 278 Unité de travail domestique
Art 271 périodique contrôle Art 88 Art Parties communes
Art 276 : renforcement Art 276bis : vente d'une unité d'habitation Art Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur EAN Compt. kWh n° Index jour nuit
Protection branchement (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100
Données installation Conçue pour UN : 230 V 3x230 V 3N400 V Type de prise de terre : 2
Courant nominal maximum (A) : 020 025 032 40 050 063 080 100
Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm² - Type : EXUB
Description installation Dispositif diff. gén. : 40 A / 300 mA Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 18
RENNOVATION COMPLETE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

Contacts dir. Contacts indir. Montage Appareils Matériel I>/section Schémas Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre 12,5 Ω Isolement général > 5 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général : était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation
Infractions Installation existante
Remarques ECLAIRAGE SALLE DE BAIN "TRTS" NON PLACE LE NOUVEAU COMPTEUR IN 40A MAXIMUM PEUT-ETRE PLACE

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent

Nom : Agent n° : 3889 Date : 14/03/2016

Annexe(s) : Schéma(s) de position : 5 Schéma(s) unifilaire(s) :

Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.